



A hu na mađi



Vusi Mtsweni





Ndi tshilimo.

Duvha li khou fhisesa.

Mvula yo lenga.

Ndi tshifhinga tshine a hu na mađi.





Mavu o oma.

Zwiṭaka zwi khou fa.


Zwimela zwi khou fhele mađi.



Mitshelo a i khou aluwa.

Na zwiŋoni zwi na ḋora.





Tthisima tsho xa.

Zwifuwo nazwo zwi na dora. Arali zwa sa
wana mad̄i nga tshifhinga.


Zwi nga vhaisala.



Zwipuka zwi a fa nga vhanga la u sa vha na
mađi.

Zwi a ḥungufhadza.





A hu na madi.

A hu na zwiliwa.

Tshitshavha tshi khou vhaisala.

Tshi khou ḫoda madi!



Mafheleloni! I khou na!

Tshitshavha tsho takalela mvula.

Ngangoho zwi tshilaho zwi ḥoda mađi.

Mađi ndi vhutshilo!

